

podstiče na oružane sukobe ili upotrebu nasilja, nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju (član 19. stav (9)) i

- c) na sportskoj priredbi, tri sata prije i po završetku, kao i za vrijeme njenog održavanja prodaje, toči i nudi alkoholna pića (član 28. stav (1)).

DIO ŠESTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

(Primjena Zakona na sportske priredbe)

Ukoliko pojedina pitanja nisu regulisana Zakonom o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/07), odredbe ovog Zakona primjenjuju se i na sportske priredbe.

Član 40.

(Prestanak primjene važećeg zakona)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o javnom okupljanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/01).

Član 41.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-28071/09 Predsjedavajući
23. novembra 2009. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Dr. **Denis Zvizdić**, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) člana 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/00) i člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 23. novembra 2009. godine, donijela je

ODLUKU

O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SARAJEVO

I.

Za vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo imenuju se:

ŠEVAL KOVAČEVIĆ - predsjednik
IBRAHIM BOSTO - član
LJILJANA RAŠO - član
HIDAJET ČEHIĆ - član
MOMČILO KOJIĆ - član

II.

Mandat imenovanih traje do okončanja procedure po javnom oglasu, a najduže do 31.12.2009. godine.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-28076/09 Predsjedavajući
23. novembra 2009. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Dr. **Denis Zvizdić**, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka f) i l), člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana

44. stav 4. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 7/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 23. novembra 2009. godine, donijela je

ODLUKU

O USVAJANJU PROSTORNOG PLANA POSEBNOG PODRUČJA PRIRODNOG NASLJEĐA "VODOPAD SKAKAVAC"

Član 1.

Usvaja se Prostorni plan posebnog područja prirodnog nasljeđa "Vodopad Skakavac" (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio Plana sadrži:

1. Ciljevi prostornog razvoja
2. Projekcija prostornog razvoja
3. Odluka o provođenju Plana

Grafički dio Plana sadrži:

Karta 1. Prostorni Plan Kantona Sarajevo za period od 2003.do 2023. godine - Izvod iz Plana	1:100.000
Karta 2. Analiza korisnika zemljišta	1:10.000
Karta 3. Karta ograničenja	1:10.000
Karta 4. Šume i šumsko zemljište - šumski ekosistemi	1:10.000
Karta 5. Poljoprivredno zemljište - nešumski ekosistemi	1:10.000
Karta 6. Vode, vodne površine i vodna infrastruktura	1:10.000
Karta 7. Stanovanje, društvena infrastruktura, rekreacija i infrastrukturni sistemi	1:10.000
Karta 8. Sintezni prikaz	1:10.000

Član 3.

Plan je izrađen u analognom i digitalnom obliku.

U analognom obliku grafički dio Plana izrađen je u mjerilima utvrđenim u članu 2. ove Odluke, a u digitalnom obliku grafički dio Plana moguće je, po potrebi, raditi i u drugim mjerilima.

Član 4.

Po usvajanju, Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo ovjerit će u analognom (štampanom) obliku tri primjerka Plana potpisom i pečatom, koji će se čuvati u arhivama Skupštine Kantona Sarajevo, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Sastavni dio originala je ova Odluka o usvajanju Plana potpisana od strane Predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo.

Svaka kopija Plana treba biti ovjerena od strane Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, potpisom i pečatom čime se potvrđuje da je kopija vjerna originalu.

Digitalni oblik Plana čuva se u arhivama Nosioca pripreme Plana, Nosioca izrade Plana i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Tekstualni dio Plana objavit će se u cijelosti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-28073/09 Predsjedavajući
23. novembra 2009. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Dr. **Denis Zvizdić**, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka f) i l), člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 47. stav 1. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine

Kantona Sarajevo" broj 7/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 23. novembra 2009. godine, donijela je

ODLUKU

O PROVOĐENJU PROSTORNOG PLANA POSEBNOG PODRUČJA PRIRODNOG NASLIJEĐA "VODOPAD SKAKAVAC"

Uvod

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se provođenje Prostornog plana posebnog područja prirodnog naslijeđa "Vodopad Skakavac" (u daljnjem tekstu: Plan) i sastavni je dio Plana.

Ovom Odlukom naročito se uređuju: granica obuhvata Plana, osnovna namjena prostora, zone zaštite, građevine i koridori infrastrukture, druga infrastruktura, zaštita prirodnog naslijeđa, poseban režim očuvanja i korištenja područja, postupanje sa otpadom, urbanističko tehnički uslovi za izgradnju građevina i uređenje građevinskog zemljišta, odnos prema postojećim objektima, zaštita područja Plana, mjere zaštite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima, mjere zaštite od elementarnih nepogoda, prirodnih i tehničkih katastrofa i ratnih djelovanja, mjere provedbe Plana, uslovi održavanja područja i druge odredbe bitne za uređenje odnosa u prostoru.

Odlukom je obuhvaćen Program mjera prostornog uređenja i aktivnosti za provođenje Plana.

Član 2.

U provođenju Plana obavezno se primjenjuju važeći propisi Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo iz oblasti prostornog uređenja, zaštite okoliša, zaštite prirode, građenja, zaštite voda, zaštite šuma i šumskog zemljišta, zaštite poljoprivrednog zemljišta, saobraćaja, energetike, zaštite vazduha, zaštite od buke i svi drugi propisi koji na bilo koji način uređuju odnose u oblasti uređenja prostora i zaštite životne sredine.

Navedeni propisi u predhodnom stavu primjenjuju se na području obuhvata Plana samo u obimu koji je u nadležnosti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo

Član 3.

Poslovi provođenja Plana, koji nisu uređeni propisima iz predhodnog člana, obavljat će se u skladu sa najšire prihvaćenim stručnim standardima.

Granice obuhvata Plana

Član 4.

Granica obuhvata Spomenika prirode polazi od trigonometra Kozo kota 1256, ide na sjevero istok do raskršća u tačku sa koordinatama (y-6 535 886, x-4868 914), potom nastavlja putem iznad Jasikovca do raskršća (y-6 536 239, x-4 869 0999), dalje u blagom luku ide do potoka (y-6 536 969, x-4 869 273), zatim u pravoj liniji prelazi preko kote (Nebešina) 1418 do puta, tu se lomi, skreće na jugo-istok, presijeca potok Sušicu i dolazi do tačke sa koordinatama (y-6 538 366, x-4 868 701), opet se granica lomi na jugo-istok do tačke (y-6 538 589, x-4 686 321), te skreće na jugo-zapad do kote 1247 (y-6 538 224, x-4 868 005), zatim dolazi na Perački potok (y-6 538 085, x-4 867 394), nastavlja uzvodno potokom do kote 924. Tu se granica lomi, ide na jugo-zapad kosom, pa krivudavim šumskim putem presijeca kolski put u izgradnji i dolazi do kote 1494 (Vratolom). Zatim skreće na zapad, prolazi sjeverno od planinarskog doma i dolazi do kote 1534 (Bukovik). Odatle granica ide kosom na sjevero-zapad do tačke sa koordinatama (y-6 535 954, x-4 865 989), nastavlja dalje prema jugo-zapadu u dužini od oko 230 m, skreće na kotu 1401 (sjevero-istočno od kote 1387 Uževica). Tu se granica lomi, ide na sjevero-zapad kosom kroz šumu i do kraja šume u tačku sa koordinatama (y-6 534 923, x-4 867 049), nastavlja dalje kosom do tačke sa koordinatama (y-6 534 964, x 4

867 335), potom granica ide na sjeverozapad presijecajući Perački potok, pa kosom kroz šumu do tačke sa koordinatama (y-6 534 631, x-4 867 850), zatim granica nastavlja ivicom šume do tačke sa koordinatama (y-6 534 646, x-4 868 130), odatle pravom linijom na kotu 1066, pa na sjevero-istok putem do tačke sa koordinatama (y-6 535 165, x-4 868 502), potom na kotu 1256 (Kozo) odakle je opis ovoga područja i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u: K.O. Visojevica, Općina Ilijaš; K.O. Tihovići, Općina Vogošća; K.O. Nahorevo i K.O. Močioći II, Općina Centar; K.O. Močioći i Vučija Luka, Stari Grad.

Površina obuhvata iznosi: P = 1430,07 ha.

Opis granica je urađen sa karata razmjere: R = 1:10 000 i 1:25000.

Poseban režim očuvanja i korištenja područja

Član 5.

Zaštićene zone

Utvrđuju se tri zaštićene zone u obuhvatu Plana. Zaštićene zone su definisane granicama u Odluci o proglašenju šireg područja "Vodopada Skakavac" Spomenikom prirode ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/02), i na terenu se trebaju označiti.

Mjere zaštite definisane su istom Odlukom i u cjelosti su ugrađene u planske odrednice ovog dokumenta.

Član 6.

Prva zaštićena zona (nukleus)

Granica obuhvata polazi sa kote 1221,9 koja ima koordinate (y-6 537 702,35, x-4 866 972,47), kreće prema jugo-zapadu, prelazi preko kote Rast (1401 m), dolazi u tačku gdje se spajaju dva povremena potoka (y-6 536 431,81, x-4 866 713,24), nastavlja na zapad prolazeći južno od kote 1312,9, dolazi i na istočnu stranu proplanka u tačku sa koordinatama (y-6 535 758,17, x-4 866 848), tu se granica lomi i skreće na sjevero-zapad, idući kosom prema Peračkom potoku kojega presijeca i dolazi u tačku sa koordinatama (y-6 535 347,16, x-4 867 608,59). Tu se granica lomi i ide na sjevero-istok idući šumom preko proplanka i dolazi na put u tačku sa koordinatama (y-6 535 666,07, x-4 868 626,73), odatle granica u luku nastavlja prema jugo-istoku i dolazi na ivicu šume u tačku sa koordinatama (y-6 536 148,71, x-4 868 555,1), nastavlja preko proplanka te u blagom luku ide na sjevero-istok i dolazi do tačke na stijeni sa koordinatama (y-6 536 858,16, x-4 868 942,23). Tu se granica lomi i ide na jug i jugo-istok prolazeći proplankom, presijeca pješačku stazu i dolazi na rub šume u tačku sa koordinatama (y-6 537 236,77, x-4 868 350,45), nastavlja na sjevero-istok, izlazi na potok u tački sa koordinatama (y-6 537 693,82, x-4 868 493,70) potom u blagom luku skreće na jugo-istok i izlazi na potok u tačku sa koordinatama (y-6 538 082,66, x-4 868 440,84), nastavlja na jug i dolazi do kote 1246,8 m, tu se granica lomi prema jugo-zapadu presijecajući Perački potok i dolazi na kotu 1221,9 odakle je opis područja i počeo.

Površina obuhvata iznosi: 460,80 ha. Opis ovoga područja rađen je sa karata R = 1: 5 000.

Iz ovoga obuhvata izuzima se obuhvat I zone sanitarne zaštite Peračkog Vrela, površine P = 11,6 ha, koji je zasebno opisan.

Član 7.

Druga zaštićena zona

Granica obuhvata polazi sa kote Kozo (1265,5 m) ide na sjevero-istok granicom ukupnog obuhvata do tačke sa koordinatama (y-6 535 754, x-4 868 837,92) tu skreće na jugo-istok dolazeći do tačke sa koordinatama (y-6 536 183,55, x-4 868 660,16) potom skreće u blagom luku na sjevero-istok izlazeći na granicu ukupnog obuhvata u tački sa koordinatama (y-6 536 678,38, x-4 869 248,12). Obuhvat ovoga područja dalje produžava na sjevero-istok granicom ukupnog obuhvata i dolazi u tačku sa koordinatama (y-6 537 119,72, x-4 869 282,28), lomi se i kreće u blagom luku prema jugo-zapadu, jugu i dolazi u tačku

sa koordinatama (y-6 537 181,24, x-4 868 545,21), produžava prema sjevero-istoku i izlazi na granicu ukopnog obuhvata u tački sa koordinatama (y-6 537 761,33, x-4 869 095,55) njim produžava na jugo-istok presijecajući potok Sušicu i dolazi u tačku sa koordinatama (y-6 538 593,49, x-4 868 315,98), skreće na jugo-zapad jug i jugo-istok i dolazi do raskršća puteva u tačku sa koordinatama (y-6 538 661,06, x-4 867 372,08), produžava dalje na istok i sjevero-istok, presijeca rijeku Lješnicu i dolazi u tačku na granicu ukupnog obuhvata čije su koordinate (y-6 539 235,02, x-4 867 419,11). Granica dalje nastavlja granicom ukupnog obuhvata do tačke sa koordinatama (y-6 537 947,73, x-4 865 675,79) koja se nalazi istočno od kote Vratolom, zatim skreće prema sjevero-zapadu i dolazi do tačke čije su koordinate (y-6 537 214,80, x-4 866 418,72), granica dalje nastavlja prema zapadu i dolazi do tačke sa koordinatama (y-6 536 283,63, x-4 866 395,95), skreće na jugozapad i dolazi na granicu ukupnog obuhvata u tačku sa koordinatama (y-6 535 234,02, x-4 865 680,64), tu skreće na sjevero-zapad i dolazi do tačke sa koordinatama (y-6 534 993,25, x-4 866 189,25), skreće na sjevero-istok, sjever i sjevero-zapad i dolazi do tačke sa koordinatama (y-6 534 856,65, x-4 866 681,89), dalje nastavlja granicom ukupnog obuhvata i dolazi do tačke sa koordinatama (y-6 534 828,56, x-4 867 551,17) tu granica skreće na sjevero-istok, sjever i sjevero-zapad i dolazi u tačku sa koordinatama (y-6 534 708,73, x-4 868 431,15), dalje produžava na sjevero-istok granicom ukupnog obuhvata i dolazi do kote Kozo odakle je opis ovoga područja počeo.

Površina obuhvata iznosi: P = 616,90 ha. Opis ovoga područja rađen je sa karata R = 1: 10 000.

Iz ovoga obuhvata izuzima se obuhvat I zone koji je prethodno opisan. Opis ovoga područja rađen je sa karata 1 : 5000.

Član 8.

Treća zaštićena zona

Treća zaštićena zona obuhvata prostor površine od P = 353,00ha, a nalazi se u obuhvatu između granice Druge zone i granice obuhvata Spomenika prirode. Predstavljaju je 6 prostorno odvojenih rubno posravljenih dijelova (III/1-III/6).

Granica obuhvata područja izvora i potoka Skakavac unutar kojeg će se vršiti usaglašavanje zona sanitarne zaštite Peračkog Vrela

Član 9.

U Planu se utvrđuje granica obuhvata područja izvora i potoka Skakavac unutar kojeg će se vršiti usaglašavanje zona sanitarne zaštite Peračkog vrela u skladu sa "Pravilnikom i uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koja se koriste ili planiraju da koriste za piće ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/2002, čl.43 i čl.46).

Član 10.

Granica obuhvata područja izvora i potoka Skakavac unutar kojeg će se vršiti usaglašavanje zona sanitarne zaštite Peračkog Vrela u skladu sa "Pravilnikom i uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koja se koriste ili planiraju da koriste za piće ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/2002 čl.43 i čl.46).

Opis "Granica obuhvata područja izvora i potoka Skakavac" unutar kojeg će se vršiti usaglašavanje zona sanitarne zaštite Peračkog Vrela u skladu sa "Pravilnikom i uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koja se koriste ili planiraju da koriste za piće ("Službene novine Federacije BiH", br.51/2002 čl.43 i čl.46) počinje (sjevera sliva) od koordinate Y=6536520, X=4867685 (LD Srednje 27 R 1:5000 na k.č. 3 K.O. Močioći (Stari Grad)) i ide na jugoistok u pravoj liniji do tačke sa koordinatama Y=6536660, X=4867418 odavde nastavlja jugozapadno izohipsom 1050 zatim istočnom stranom litice do tačke sa koordinatama Y=6536500, X=4867110 te nastavlja južno do tačke sa koordinatama

Y=6536525, X=4866532, odavde nastavlja jugoistočno do tačke sa koordinatama Y=6536606, X=4866395, nastavlja jugoistočno do tačke sa koordinatama Y=6536697, X=4866368, te nastavlja jugoistočno izohipsom 1385 do tačke sa koordinatama Y=6536787, X=4866220 meda k.č. 3 i k.č. 108, te nastavlja sjeveroistočno međom parcela k.č. 3 i k.č. 108 do izohipse 1400 kojom nastavlja jugoistočno i južno do tromede parcela K.č. 109, k.č. 108 i K.č. 117, nastavlja istočno međom parcele k.č. 117 (obuhvata je) do tačke sa koordinatama Y=6537134, X=4866002 meda k.č. 117 i k.č. 121, te nastavlja jugozapadno sijekuci parcele k.č. 117 i k.č. 118 do tačke sa koordinatama Y=6537097, X=4865992 meda k.č. 117 i k.č. 118, nastavlja sjeveroistočno, južno i sjeveroistočno izohipsom 1400 do tromede parcela k.č. 527, k.č. 115 i k.č. 85, nastavlja na sjever zapadnom međom parcele k.č. 115 (obuhvata je) do tačke sa koordinatama Y=6536701, X=4866072 meda k.č. 115 i k.č. 3, nastavlja u pravoj liniji na sjeverozapad do tačke sa koordinatama Y=6536522, X=4866214, nastavlja na sjeverozapad izohipsom 1350 do tačke sa koordinatama Y=6536306, X=4866464 nastavlja južno do tromede parcela k.č. 3, k.č. 94 (sve u K.O. Močioći (Stari Grad)) i k.č. 107 (K.O. Močioći II (Centar)). Od ove tromede granica nastavlja jugozapadno istočnom međom k.č. 107, 186, 105, 103 i 102 (obuhvata ih) K.O. Močioći II, te dolazi do tačke sa koordinatama Y=6536096, X=4866409 meda k.č. 102 i k.č. 3, te nastavlja sjeveroistočno u pravoj liniji do tačke sa koordinatama Y=6536216, X=4866696, te nastavlja sjeveroistočno u pravoj liniji do tačke sa koordinatama Y=6536268, X=4866921, te nastavlja sjeveroistočno u pravoj liniji do tačke sa koordinatama Y=6536330, X=4866996, te nastavlja sjeverno u pravoj liniji do četveromede parcela k.č. 3, k.č. 18, k.č. 16/2 i k.č. 16/1. Od ove četveromede nastavlja sjeverno u pravoj liniji izohipsom 1150 sijekuci parcele k.č. 16/1, k.č. 16/2 i k.č. 15 (sve u K.O. Močioći II (Centar)). Do tačke sa koordinatama Y=6536345, X=4867212, te nastavlja zapadno i sjeverozapadno liticom i izohipsom 1150 do tačke sa koordinatama Y=6536201, X=4867267, nastavlja sjeverno u poluluku do tačke sa koordinatama Y=6536223, X=4867540, odavde nastavlja sjeveroistočno u pravoj liniji do tačke sa koordinatama Y=6536310, X=4867684, te nastavlja jugoistočno do tačke sa koordinatama Y=6536392, X=4867651 (potok Skakavac siječe ga) te nastavlja sjeveroistočno do tačke sa Y=6536520, X=4867685 (LD Srednje 27 R 1:5000 na k.č. 3 K.O. Močioći (Stari Grad)) odakle je i počeo opis granice.

Površina obuhvata iznosi: P = 60,10 ha. Opis ovoga područja rađen je sa karata R = 1: 5.000.

Član 11.

Granica obuhvata područja izvora i potoka Skakavac unutar kojeg će se vršiti usaglašavanje zona sanitarne zaštite Peračkog Vrela u skladu sa "Pravilnikom i uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koja se koriste ili planiraju da koriste za piće ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/2002 čl.43 i čl.46) koje se nalazi u I zaštićenoj zoni

Opis "Granica obuhvata područja izvora i potoka Skakavac" unutar kojeg će se vršiti usaglašavanje zona sanitarne zaštite Peračkog vrela u skladu sa "Pravilnikom i uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koja se koriste ili planiraju da koriste za piće ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/2002 čl.43 i čl.46) počinje od koordinate Y=6536520, X=4867685 (LD Srednje 27 R 1:5000 na K.č. 3 K.O. Močioći (Stari Grad)) i ide na jugoistok do tačke sa koordinatama Y=6536660, X=4867418 odavde nastavlja jugozapadno izohipsom 1050 zatim istočnom stranom litice do tačke sa koordinatama Y=6536500, X=4867110 te nastavlja južno do tačke sa koordinatama Y=6536517, X=4866723 (granica I i II zaštićene zone PPPO Skakavac) odavde nastavlja zapadno granicom između I i II zaštićene zone do tačke sa koordinatama Y=6536216, X=4866696, te nastavlja

sjeveroistočno u pravoj liniji do tačke sa koordinatama Y=6536268, X=4866921, te nastavlja sjeveroistočno u pravoj liniji do tačke sa koordinatama Y=6536330, X=4866996, te nastavlja sjeverno u pravoj liniji do četveromeđe parcela k.č. 3, K.č. 18, k.č. 16/2 i k.č. 16/1. Od ove četveromeđe nastavlja sjeverno u pravoj liniji izohipsom 1150 sijekuci parcele k.č. 16/1, k.č. 16/2 i k.č. 15 (sve u K.O. Močioci II (Centar)) do tačke sa koordinatama Y=6536345, X=4867212, te nastavlja zapadno i sjeverozapadno liticom i izohipsom 1150 do tačke sa koordinatama Y=6536201, X=4867267, nastavlja sjeverno u poluluku do tačke sa koordinatama Y=6536223, X=4867540, odavde nastavlja sjeveroistočno u pravoj liniji do tačke sa koordinatama Y=6536310, X=4867684, te nastavlja jugoistočno do tačke sa koordinatama Y=6536392, X=4867651 (potok Skakavac siječe ga) te nastavlja sjeveroistočno do tačke sa Y=6536520, X=4867685 (LD Srednje 27 R 1:5000 na k.č. 3 K.O. Močioci (Stari Grad)) odakle je i počeo opis granice.

Površina obuhvata iznosi: P = 27,40 ha. Opis ovoga područja rađen je sa karata R = 1: 5.000.

Član 12.

Granica obuhvata područja izvora i potoka Skakavac unutar kojeg će se vršiti usaglašavanje zona sanitarne zaštite Peračkog Vrela u skladu sa "Pravilnikom i uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koja se koriste ili planiraju da koriste za piće ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/2002 čl.43 i čl.46) koje se nalazi u II zaštićenoj zoni

Opis "Granica obuhvata područja izvora i potoka Skakavac" unutar kojeg će se vršiti usaglašavanje zona sanitarne zaštite Peračkog vrela u skladu sa "Pravilnikom i uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koja se koriste ili planiraju da koriste za piće ("Službene novine Federacije BiH", br.51/2002 čl.43 i čl.46) počinje od koordinate Y=6536517, X=4866723 (granica I i II zaštićene zone PPPO Skakavac) (LD Srednje 27 R 1:5000 na K.č. 3 K.O. Močioci (Stari Grad)) i ide na jug do tačke sa koordinatama Y=6536525, X=4866532, odavde nastavlja jugoistočno do tačke sa koordinatama Y=6536606, X=4866395 (granica II i III zaštićene zone PPPO Skakavac), odavde nastavlja zapadno granicom između II i III zaštićene zone do tačke sa koordinatama Y=6536387, X=4866405, nastavlja na sjeverozapad izohipsom 1350 do tačke sa koordinatama Y=6536306, X=4866464, nastavlja južno do tačke sa koordinatama Y=6536301, X=4866397 (granica II i III zaštićene zone PPPO Skakavac), odavde nastavlja jugozapadno granicom između II i III zaštićene zone do tačke sa koordinatama Y=6536070, X=4866330 međa k.č. 102 i k.č. 3 (K.o. Močioci II (Centar)), te nastavlja sjeveroistočno u pravoj liniji do tačke sa koordinatama Y=6536216, X=4866696 (granica I i II zaštićene zone PPPO Skakavac), odavde nastavlja istočno granicom između I i II zaštićene zone do tačke sa koordinatama Y=6536517, X=4866723 (granica I i II zaštićene zone PPPO Skakavac) (LD Srednje 27 R 1:5000 na k.č. 3 K.O. Močioci (Stari Grad)) odakle je opis granice i počeo.

Površina obuhvata iznosi: P = 12,0 ha. Opis ovoga područja rađen je sa karata R = 1: 5.000.

Član 13.

Granica obuhvata područja izvora i potoka Skakavac unutar kojeg će se vršiti usaglašavanje zona sanitarne zaštite Peračkog Vrela u skladu sa "Pravilnikom i uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koja se koriste ili planiraju da koriste za piće ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/2002 čl.43 i čl.46) koje se nalazi u III zaštićenoj zoni

- Izvor i potok Skakavac

Opis "Granica obuhvata područja izvora i potoka Skakavac" unutar kojeg će se vršiti usaglašavanje zona sanitarne zaštite

Peračkog vrela u skladu sa "Pravilnikom i uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koja se koriste ili planiraju da koriste za piće ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/2002 čl.43 i čl.46) počinje do tačke sa koordinatama Y=6536606, X=4866395 (granica II i III zaštićene zone PPPO Skakavac) (LD Srednje 27 R 1:5000 na K.č. 3 K.O. Močioci (Stari Grad)), nastavlja jugoistočno granicom II i III zaštićene zone do tačke sa koordinatama Y=6536697, X=4866368, te nastavlja jugoistočno izohipsom 1385 do tačke sa koordinatama Y=6536787, X=4866220 međa k.č. 3 i k.č. 108, te nastavlja sjeveroistočno međom parcela k.č. 3 i k.č. 108 do izohipse 1400 kojom nastavlja jugoistočno i južno do tromede parcela k.č. 109, k.č. 108 i k.č. 117, nastavlja istočno međom parcele k.č. 117 (obuhvata je) do tačke sa koordinatama Y=6537134, X=4866002 međa k.č. 117 i k.č. 121, te nastavlja jugozapadno sijekuci parcele k.č. 117 i k.č. 118 do tačke sa koordinatama Y=6537097, X=4865992 međa k.č. 117 i k.č. 118, nastavlja sjeveroistočno, južno i sjeveroistočno izohipsom 1400 do tromede parcela k.č. 527, k.č. 115 i k.č. 85, nastavlja na sjever zapadnom međom parcele k.č. 115 (obuhvata je) do tačke sa koordinatama Y=6536701, X=4866072 međa k.č. 115 i k.č. 3, nastavlja u pravoj liniji na sjeverozapad do tačke sa koordinatama Y=6536522, X=4866214, nastavlja na sjeverozapad izohipsom 1350 do tačke sa koordinatama Y=6536387, X=4866405 (granica II i III zaštićene zone PPPO Skakavac), odavde nastavlja istočno granicom između II i III zaštićene zone do tačke sa koordinatama Y=6536606, X=4866395 odakle je opis granice i počeo.

Površina obuhvata iznosi: P = 17,9 ha. Opis ovoga područja rađen je sa karata R = 1:5000.

- Lijeva pritoka potoka Skakavac

Opis "Granica obuhvata područja izvora i potoka Skakavac unutar kojeg će se vršiti usaglašavanje zona sanitarne zaštite Peračkog vrela u skladu sa "Pravilnikom i uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koja se koriste ili planiraju da koriste za piće ("Službene novine Federacije BiH", br.51/2002 čl.43 i čl.46) počinje do tačke sa koordinatama Y=6536301, X=4866397 (granica II i III zaštićene zone PPPO Skakavac), nastavlja južno do tromede parcela K.č. 3, K.č. 94 (sve u K.o. Močioci (Stari Grad) i K.č. 107 (K.o. Močioci II (Centar))). Od ove tromede granica nastavlja jugozapadno istočnom međom K.č. 107, 186, 105, 103 i 102 (obuhvata ih) K.o. Močioci II, te dolazi do tačke sa koordinatama Y=6536070, X=4866330 međa K.č. 102 i K.č. 3 (K.o. Močioci II (Centar)) (granica II i III zaštićene zone PPPO Skakavac), nastavlja sjeveroistočno granicom II i III zaštićene zone do tačke sa koordinatama Y=6536301, X=4866397 odakle je opis granice i počeo.

Površina obuhvata iznosi: P = 2,9 ha. Opis ovoga područja rađen je sa karata R = 1:5.000.

Osnovna namjena prostora

Član 14.

U obuhvatu Plana definisane su sljedeće namjene:

- Građevinsko zemljište
- Zona sanitarne zaštite Peračkog Vrela
- Rekreativne površine (unutar šumskog i poljoprivrednog zemljišta)
- Šume i šumsko zemljište - šumski ekosistemi
- Poljoprivredno zemljište - nešumski ekosistemi

Građevinsko zemljište

Član 15.

Građevinsko zemljište obuhvata površinu koja se ovim Planom utvrđuje za namjene: stanovanje, društvena infrastruktura i infrastrukturni sistemi.

Član 16.

Građevinsko zemljište namijenjeno za stanovanje:

Naselje Luka

Granica počinje od tromede parcela k.č. 1194, 1203 i 1205, ide u pravcu sjeveroistoka međama parcela k.č. 1203, 1204, 1202 (obuhvata ih), dolazi na tromedu parcela k.č. 1203, 1200 i 1345/1, nastavlja dalje u pravcu jugoistoka idući putem k.č. 1345/1 (obuhvata ga), dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama $y = 6\,538\,885$ i $x = 4\,867\,812$, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1200 i 1345/1 (put), sječe put i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama $y = 6\,538\,941$ i $x = 4\,867\,783$, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1345 (put) i 1244, obuhvata dio puta k.č. 1345 i dolazi na južni rub parcele k.č. 1174, skreće u pravcu zapada te sjeverozapada idući međama parcela k.č. 1174, 1176, 1178, 1157, 1156, 1182, 1185 (obuhvata ih), presjeca put k.č. 1344, nastavlja dalje u istom pravcu idući međama parcela k.č. 1190, 1198, 1197, 1203 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo. $P = 4,13$ ha.

Sve gore navedene parcele se nalaze u Općini Ilijaš: K.O. Visojevica.

Član 17.

Stambena grupacija Jasikovice

Granica počinje od tromede parcela k.č. 975, 973 i 968, ide u pravcu juga te jugoistoka međama parcela k.č. 973 i 1084 (obuhvata ih), dolazi do tromede parcela k.č. 968, 1084 i 972, skreće na jugozapad idući međom parcele k.č. 1084 (obuhvata je), dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama $y = 6\,536\,455$ i $x = 4\,869\,005$, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1084 i 1085, nastavlja dalje u pravcu zapada sjekuci u pravoj liniji parcele k.č. 1084 i 973, dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama $y = 6\,536\,404$ i $x = 4\,869\,012$, skreće u pravcu sjevera idući međom parcele k.č. 973 (obuhvata je), dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 973, lomi se na istok idući južnom međom parcele k.č. 975 (ne obuhvata je), te dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

$P = 1,33$ ha.

Sve gore navedene parcele se nalaze u Općini Ilijaš: K.O. Visojevica.

Član 18.

Gradevinsko zemljište namijenjeno za društvenu infrastrukturu:

Objekti Upravitelja

Lokalitet Ravne (U1)

Objekat Upravitelja locira se na dijelu parcele (k.č.23 K.O. Močioći II) sa objektom Planinarskog doma "Skakavac" u skladu sa pravom raspolaganja. $P = 0,73$ ha.

Lokalitet Luka (U2)

Unutar naselja Luka uz pristupnu komunikaciju iz pravca istoka pozicionirati i objekat Upravitelja.

Lokalitet kod Jasikovice (U3)

Iz pravca Vogošće uz rekreacionu površinu, na parceli od cca 1000,00m² predvidjeti gradnju objekta Upravitelja u funkciji kontrole, organizacije ulaza, servisa i pratećih sadržaja rendžera.

Planinarski domovi

Lokalitet Bukovik (D1)

Granica počinje od tačke br.1 sa koordinatama $y = 6\,536\,992$ i $y = 4\,865\,574$, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 522 i 520, ide u pravcu jugoistoka u dužini od 93m, dolazi u tačku br.2 sa koordinatama $y = 6\,537\,080$ i $x = 4\,865\,545$, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 522 i 520, skreće u pravcu juga i dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama $y = 6\,537\,084$ i $x = 4\,865\,526$, koja se nalazi na parceli k.č. 520, lomi se te u blagom luku nastavlja u pravcu zapada i dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama $y = 6\,537\,022$ i $x = 4\,865\,534$, dalje nastavlja u blagom luku u pravcu jugozapada u dužini oko 50 m, dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama $y = 6\,536\,975$ i $x = 4\,865\,524$, lomi se te u blagom luku nastavlja u pravcu

sjeveroistoka u dužini oko 72 m, te dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

$P = 0,4$ ha.

Sve gore navedene parcele se nalaze u Općini Stari Grad: K.O. Močioći

Lokalitet Ravne (D2)

Objekat Planinarskog doma locira se na parceli (k.č.23 K.O. Močioći II) na kojoj je smješten i objekat Upravitelja (U1). Predstavlja zamjensku lokaciju za devastirani objekat Planinarskog doma uz potok Skakavac.

$P = 0,73$ ha.

Lokalitet "Pod Kozom" (D3)

Granica počinje od tačke br. 1 sa koordinatama $y = 6\,535\,314$ i $x = 4\,868\,493$, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 736 i 738, ide u pravcu sjeveroistoka u pravoj liniji dužine oko 113 m, dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama $y = 6\,535\,416$ i $x = 4\,868\,538$, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 738 i lokalnog puta, lomi se u pravcu juga i dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama $y = 6\,535\,420$ i $x = 4\,868\,517$, skreće u pravcu jugoistoka u blagom luku i dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama $y = 6\,535\,316$ i $x = 4\,868\,474$, nastavlja u pravcu sjevera idući međom parcele k.č.736 (ne obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

$P = 0,40$ ha.

Sve gore navedene parcele se nalaze u Općini Vogošća: K.O. Tihovići

Član 19.

Za zadovoljenje potreba za drugim sadržajima ove namjene (zdravstvo, školstvo, socijalna zaštita, dječija zaštita, i sl.), stanovništvo se usmjerava na susjedna područja gdje može optimalno zadovoljiti potrebe.

Član 20.

Gradevinsko zemljište namijenjeno za infrastrukturne sisteme
Infrastrukturni sistemi unutar obuhvata Plana podrazumijevaju elektro-energetske i postojeće vodovodne objekte, te telekomunikacijske konstrukcije i uređaje.

Član 21.

Lokalitet Bukovik-Telekomunikaciona infrastruktura

Granica počinje od tromede parcela k.č. 536, 532 i 542/1, skreće u pravcu zapada idući granicom parcela k.č. 542/1, 543 (ne obuhvata ih), dolazi na dvomedu parcela k.č. 536 i 543, nastavlja u pravcu sjeverozapada sjekuci parcele k.č. 536, 77, 545, 77 i dolazi u tačku br.1 sa koordinatama $y = 6\,536\,367$ i $x = 4\,865\,807$, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 77 i 76, skreće u pravcu jugoistoka idući međom parcela k.č. 77, 79, 536 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

$P = 2,40$ ha

Član 22.

Nekategorisani putevi, šumski putevi kao i površine pod disperzno pozicioniranim objektima u obuhvatu, unutar drugih namjena, svojom površinom ulaze u pretežnu namjenu u okviru koje se nalaze.

Zona sanitarne zaštite Peračkog Vrela

Član 23.

Unutar obuhvata zaštićene cjeline "Vodopad Skakavac" preuzimaju se granice I i II zone sanitarne zaštite Peračkog Vrela definisane u elaboratu "Zaštita Peračkog Vrela" (Zavod za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu -februara 1988. godine).

Član 24.

I. zona sanitarne zaštite Peračkog Vrela

Granica obuhvata I zone polazi od tačke broj 1 koja se nalazi na medi između parcela 1335(Perački potok) i 749, a ima koordinate $y = 6535810$, $x = 4867697$ zatim produžava na sjeveroistok idući Peračkim potokom (obuhvata ga) i dolazi u tačku broj 2 sa koordinatama $y = 6536028$, $x = 4867813$, te

nastavlja u blagom luku na jug sijekući parcele k.č. 2 i 3 i dolazi u tačku broj 3 koja se nalazi na parceli k.č. 3 a ima koordinate y=6536122, x=4867318. Granica obuhvata I zone nastavlja od tačke br.3 na sjeverozapad u blagom luku preko parcele k.č. 3 do mjesta odakle je opis granice obuhvata I zone i počeo.

P = 11,61 ha

Sve gore navedene parcele se nalaze u na Općini Centar K.O. Moćioci II

Član 25.

II zona sanitarne zaštite Peračkog Vrela

Granica obuhvata II zone polazi od tačke broj 1 sa koordinatama y= 6534634, x=4867094, nastavlja na sjever te sjeveroistok granicom ukupnog obuhvata Skakavac i dolazi u tačku br.2 sa koordinatama y=6534840 i x= 4867540, zatim se lomi na istok idući uzvodno desnom stranom (100m od sredine) potoka i dolazi u tačku broj 3 sa koordinatama y=6535839 x = 4867825 koja se nalazi na parceli k.č. 749, produžava na sjeverozapad, te sjever sijekući u blagom luku parcele k.č. 749, 737, 738, 741, 1391(put), 1077, 1070 i dolazi do tačke broj 4 sa koordinatama y= 6535619, x=4868813 koja se nalazi na parceli k.č. 1069, zatim ide na istok granicom ukupnog obuhvata Skakavac i dolazi u tačku broj 5 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1095 i 1091, sa koordinatama y=6536143, x=4869003, produžava u pravcu sjeveroistoka idući preko parcele k.č. 1095 u dužini od 77 metara i dolazi u tačku br. 6 koja se nalazi na parceli k.č. 1095, sa koordinatama y=6536210, x=4869040, granica potom produžava u pravcu istoka, sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1095, 1094, 1093, 1092, 1084, 1085, 1128, 927/2, 927/1, i dolazi u tačku br. 7 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1128 i 927/1 sa koordinatama y=6536825, x=4869002, zatim produžava na istok, te jugoistok sijekući u blagom luku parcele k.č. 927/1, 928, 929, 1342, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1109, 1108, 1128 i dolazi u tačku br. 8 sa koordinatama y=6537230, x=4868806 koja se nalazi na parceli k.č. 1128. Granica nastavlja na istok, jug te zapad nizvodno lijevom stranom (100 od sredine) potoka i dolazi u tačku broj 9 sa koordinatama y=6536146 i x= 4867726 koja se nalazi na parceli k.č. 3, zatim produžava na jugozapad do tačke br. 10 koja se nalazi na parceli k.č. 9 sa koordinatama y=6536122, x=4867240, zatim ide na sjeverozapad u blagom luku preko parcele k.č. 9 i 3 do tačke br. 11 sa koordinatama y=6535836, x=4867585 koja se nalazi na parceli k.č. 3. Granica obuhvata II zone sanitarne zaštite Peračkog Vrela nastavlja u pravcu zapada te jugozapada lijevom obalom (100m od sredine) potoka i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

P = 274,6 ha.

Iz ovoga obuhvata izuzima se obuhvat I zone sanitarne zaštite Peračkog Vrela, P = 11,60 ha.

Sve gore navedene parcele se nalaze u Općini Ilijaš: K.O. Visojevica, Općina Vogošća: K.O. Tihovići, Općina Centar: K.O. Moćioci II, Nahorevo, Općina Stari Grad: Moćioci.

Rekreativne površine

Član 26.

Rekreativne površine obuhvataju površine sa rekreativnim sadržajima unutar šumskog i poljoprivrednog zemljišta na kojima se dozvoljava namjensko uređenje. Rekreativne površine ne predstavljaju građevinsko zemljište.

Lokalitet 1. - Lokalitet pod Bukovikom

Granica počinje od tromede parcela k.č. 584, 583 i 586, ide u pravcu sjeveroistoka putem k.č. 583 (obuhvata ga), dolazi u tačku br.1 sa koordinatama y = 6 536 806 i x = 4 865 424, skreće na jugoistok u dužini od 10 m, lomi se te u blagom luku ide u pravcu istoka i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6 536 914 i x = 4 865 444, skreće na sjeveroistok u dužini od 6 m međom parcele k.č. 605, dolazi na tromedu parcela k.č. 604, 605 i 583 (put), nastavlja dalje u pravcu jugoistoka te sjeveroistoka idući međama parcela k.č. 605, 606, 607, 518 (ne obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y = 6 537 122 i x = 4 865 451, koja se nalazi

na medi između parcela k.č. 518 i 3, presjeca u blagom luku parcelu k.č. 3 u pravcu sjeveroistoka i dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama y = 6 537 364 i x = 4 865 664, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 3 i 479, dalje ide u pravcu sjeveroistoka idući međama parcela k.č. 479, 478, 476, 477 (ne obuhvata ih), dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama y = 6 537 563 i x = 4 865 949, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 477 i 476, skreće u pravcu juga sijekući u blagom luku parcele k.č. 476, 475, 476 i dolazi u tačku br. 6 sa koordinatama y = 6 537 669 i x = 4 865 666, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 476 i 483 (put), skreće na istok idući putem k.č. 483 u dužini od oko 17 m, dolazi na tromedu parcela k.č. 476, 483 (put) i 3. Granica dalje nastavlja u pravcu juga idući međom parcele k.č. 472 u dužini od oko 120 m, dolazi u tačku br. 7 sa koordinatama y = 6 537 737 i x = 4 865 565, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 472 i 3, skreće na sjeveroistok u dužini od oko 34 m, dolazi u tačku br. 8 sa koordinatama y = 6 537 763 i x = 4 865 588, koja se nalazi na parceli k.č. 3, skreće u pravcu sjeverozapada sijekući u blagoj liniji parcelu k.č. 3, dolazi u tačku br. 9 sa koordinatama y = 6 537 595 i x = 4 866 001, koja se nalazi na parceli k.č. 3, nastavlja u istom pravcu lomeći se u blagom luku i dolazi na tromedu parcela k.č. 3, 123 i 126, dalje ide u pravcu sjeverozapada te jugozapada idući međama parcela k.č. 123, 119, 583 (put) (obuhvata ih), dolazi na tromedu parcela k.č. 583 (put), 522 i 3, nastavlja dalje u pravcu zapada te juga idući međama parcela k.č. 522, 524, 530 (obuhvata ih), dolazi u tačku br. 10 sa koordinatama y = 6 536 800 i x = 4 865 426, koja se nalazi na tromedi parcela k.č. 530, 532 i 583 (put), skreće u pravcu jugozapada idući putem k.č. 583 (obuhvata ga), dolazi u tačku br. 11 sa koordinatama y = 6 536 504 i x = 4 865 317, lomi se u pravcu juga sijekući put k.č. 583, te dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

P = 23,2 ha.

Iz ovog obuhvata izuzima se površina građevinskog zemljišta planinarskog doma D1.

P = 0,40 ha.

Sve gore navedene parcele se nalaze u Općini Stari Grad: K.O. Moćioci.

Lokalitet 2. - Lokalitet bivšeg doma Skakavac

Lokalitet obuhvata parcelu k.č. 17.

P = 0,39 ha.

Lokalitet 3. - Lokalitet Perići

Lokalitet obuhvata parcele k.č. 19,13.

P = 0,33 ha.

Lokalitet 4. - Lokalitet Ravne

Lokalitet obuhvata parcele k.č. 28 i 29.

P = 0,16 ha.

Lokalitet 5. - Lokalitet Babin Potok

Granica počinje od tromede parcela k.č. 153, 154 i 1300 (Babin potok), ide u pravcu jugoistoka međom parcele k.č. 154 (obuhvata je), dolazi u tačku br.1 sa koordinatama y = 6 538 807 i x = 4 866 956, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 154 i 1300 (Babin potok), skreće u pravcu juga, zapada te sjevera idući međom parcele k.č. 154 (obuhvata je), dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y = 6 538 730 i x = 4 866 995, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 154 i 3, nastavlja dalje u pravcu sjevera sijekući u pravoj liniji parcelu k.č. 3, dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y = 6 538 724 i x = 4 867 038, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 3 i 153, skreće u pravcu istoka idući međom parcele k.č.153. (ne obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

P = 0,50 ha.

Sve gore navedene parcele se nalaze u Općini Stari Grad: K.O. Moćioci.

Lokalitet 6. - Lokalitet Lješnički Potok

Granica počinje od tromede parcela k.č. 248, 249 i 1300 (Babin potok), ide u pravcu sjeveroistoka međom parcele k.č. 248 (obuhvata je), dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama y = 6 538 890 i x = 4 867 103, koja se nalazi na sjeveroistočnom rubu parcele k.č. 248, nastavlja dalje u istom pravcu idući Potokom

Ljašnica k.č. 1302 (ne obuhvata ga), dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama $y = 6\,538\,958$ i $x = 4\,867\,183$, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1302 (Potok Ljašnica) i 246, lomi se u pravcu jugozapada te u blagom luku sječe parcelu k.č. 246 i dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama $y = 6\,538\,850$ i $x = 4\,867\,066$, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 246 i 248, dalje nastavlja u istom pravcu idući međom parcele k.č. 248 (obuhvata je), dolazi na tromedu parcela k.č. 248, 246 i 1300 (Babin potok), lomi se u pravcu sjevera idući međom parcele k.č. 248 (obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

P = 0,64 ha.

Sve gore navedene parcele se nalaze u Općini Stari Grad: K.O. Vučija luka.

Lokalitet 7. - Lokalitet Jasikovica

Granica počinje od tromede parcela k.č. 1081, 1097 i 1095, ide u pravcu sjeveroistoka sjekući u blagom luku parcele k.č. 1081, 1082, 1083, 977 (put) i dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama $y = 6\,536\,417$ i $x = 4\,869\,191$, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 977 (put) i 975, nastavlja u pravcu juga idući putem k.č. 977 (obuhvata ga), dolazi na tromedu parcela k.č. 973, 977 (put) i 1081, lomi se u pravcu sjeverozapada te jugozapada idući međom parcele k.č. 1081, dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama $y = 6\,536\,160$ i $x = 4\,869\,011$, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1095 i 1081, sječe u pravoj liniji parcelu k.č. 1081 u dužini od oko 25 m, te dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

P = 1,41 ha.

Sve gore navedene parcele se nalaze u Općini Iijaš: K.O. Visojevica.

Lokalitet 8. - Lokalitet Općine Vogošća

Granica počinje od tromede parcela k.č. 736, 738 i 749, ide u pravcu juga međom parcele k.č. 736 u dužini od oko 18 m, dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama $y = 6\,535\,316$ i $x = 4\,868\,475$, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 736 i 738, ide u pravcu istoka sjekući u blagom luku parcelu k.č. 738, dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama $y = 6\,535\,416$ i $x = 4\,868\,538$, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 738 i lokalnog puta, skreće na zapad idući međom lokalnog puta i dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama $y = 6\,535\,287$ i $x = 4\,868\,584$, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 749 i lokalnog puta, presjeca put i nastavlja dalje u pravcu istoka te sjeveroistoka idući međom lokalnog puta (obuhvata ga), dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama $y = 6\,535\,524$ i $x = 4\,868\,609$, lomi se u pravcu juga sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 738, dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama $y = 6\,535\,492$ i $x = 4\,868\,429$, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 738 i 737, skreće u pravcu zapada, sjeverozapada te istoka idući međom parcela k.č. 738 i 736 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

P = 2,63 ha.

Sve gore navedene parcele se nalaze u Općini Vogošća: K.O. Tihovići.

Planinarske transverzale i pješačke staze

Član 27.

Planinarske transverzale (2) i pješačke staze (5) su Planom utvrđene, opisane i grafički prikazane.

Šuma i šumsko zemljište - šumski ekosistemi

Član 28.

Površine šumskih ekosistema u namjeni "šume i šumska zemljišta" (dominantne površine) imaju karakter šuma i šumskog zemljišta posebne namjene.

Površine šuma i šumskog zemljišta koje se nalaze unutar namjene "zona sanitarne zaštite Peračkog potoka" i unutar granice obuhvata područja izvora i potoka Skakavac imaju isti karakter.

Unutar ovih sistema aktivnosti po nivou, obimu i karakteru moraju osigurati očuvanje vrijednosti po osnovu kojih su utvrđene zone zaštite.

U potpunosti ispoštovati Planom precizirane aktivnosti po zonama zaštite u pogledu sječe, unapređenja strukture površina, sakupljanja šumskih proizvoda, a s ciljem usklađivanja sa nivoima ukupne zaštite ovog područja.

Poljoprivredno zemljište - nešumski ekosistemi

Član 29.

Površine nešumskih ekosistema obuhvataju površine koje se po osnovu vrijednosti flornih elemenata moraju štititi i površine čije se korištenje usmjerava na neki oblik poljoprivredne proizvodnje organizovane po principu organske proizvodnje tj. proizvodnje koja uvažava principe koji će osigurati zaštitu svih vrijednosti područja i osigurati određene proizvode za ličnu potrebu korisnika/vlasnika površina.

Dodatnim istraživanjima izdvojiti areale vrsta koje se po osnovu florističke diferencijacije moraju štititi. Kartografski ih prikazati, a na terenu vidno obilježiti i isključiti iz dotadašnjeg načina korištenja.

Za slučaj registrovanja ugroženosti nekog od sistema treba zaustaviti korištenje površina kao proizvodnog potencijala.

Ove površine, ali i one unutar drugih namjena koristiti na način kako je Planom utvrđeno.

Zaštita područja Plana

Član 30.

Odlukom o proglašenju šireg područja vodopada "Skakavac" spomenikom prirode utvrđene su, po zonama zaštite, "Mjere zaštite" i "Intervencije u zaštićenom području".

Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe

Član 31.

Osnovne vrijednosti područja po osnovu kojih je područje i valorizovano kao objekat prirodnog naslijeđa (Odluka o proglašenju šireg područja vodopada "Skakavac" spomenikom prirode, "Službene novine Kantona Sarajevo", br. 10/02), istaknute vrijednosti kroz Ekspertize urađene za potrebe izrade Plana kao i sva nova saznanja o vrijednostima područja iz domena graditeljske i prirodne baštine treba zaštititi.

Postupiti u skladu sa zakonskim usmjerenjama koji tretiraju tu tematiku, a u kordinaciji sa nadležnom institucijom - Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i Upraviteljem područja.

Zaštita objekata prirodnog naslijeđa

Član 32.

U cilju očuvanja i unapređenja Vodopad "Skakavac", kao spomenika hidrološke vrijednosti utvrđuju se slijedeće mjere:

- zabranjen prilaz posjetiocima zoni vodopada 50 m s obje strane potoka od vodopada uzvodno do puta (cca 250 m)-prostor naznačiti i obezbijediti ogradom.;
- zabranjeno kaptiranje izvora, regulacija potoka Skakavac i korištenje vode u bilo koje svrhe osim u interesu očuvanja njenih prirodnih karakteristika;
- provoditi kontinuiran monitoring izdašnosti i kvaliteta potoka Skakavac, zbog praćenja statusa bilansa i kvaliteta prirodnih voda u obuhvatu, sa uzimanjem uzoraka min. 2x godišnje.

Granica obuhvata područja izvora i potoka Skakavac unutar kojeg će se vršiti usaglašavanje zona sanitarne zaštite Peračkog Vrela

Član 33.

U Planu se utvrđuje granica obuhvata područja izvora i potoka Skakavac unutar koje će se vršiti usaglašavanje zona sanitarne zaštite Peračkog Vrela u skladu sa "Pravilnikom i uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da koriste za piće ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/02-čl.43 i čl.46).

Obuhvat ukupne površine 60,14 ha proteže se kroz sve tri zaštićene zone.

Područje koje je u nukleusu (površine 27,42 ha) ima kompatibilne mjere zaštite u svim aspektima. Za područja u II-oj zaštićenoj zoni (površine 11,9ha) i III-oj zaštićenoj zoni (površine 20,82 ha), primjenjuju se mjere zaštite kao u nukleusu.

Mjere zaštite unutar namjene sanitarne zaštite Peračkog Vrela

Član 34.

Unutar granica opisanih prve i druge zone sanitarne zaštite Peračkog Vrela primjenjuju se mjere i propisi utvrđeni "Pravilnikom o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode koje se koriste ili planiraju da koriste za piće" ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/02).

Član 35.

Utvrđuje se obaveza Skupštine Kantona Sarajevo da donese "Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Peračkog Vrela i zahvata iz otvorenog toka rijeke Vogošće" a u skladu sa članom 43. "Pravilnika o uslovima za određivanje zona zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode koja se koriste ili planiraju da koriste za piće" ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/02).

Ministarstvo privrede će donijeti Program provođenja navedene Odluke sa tačno definisanim nosiocima provođenja pojedinih mjera i načinom obezbjeđivanja sredstava za njihovu realizaciju.

Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina i uređenje građevinskog zemljišta

Stanovanje

Član 36.

Planom utvrđene površine su: naselje Luke i površina Jasikovice.

Objekte unutar naselja Luke obnoviti u skladu sa uvjetima datim za Treću zaštićenu zonu.

Unutar date površine na području Jasikovica, planira se izgradnja grupacije vikend građevina. Maksimalna izgrađenost parcele 10%.

Građevinska parcela unutar naselja Luke sadrži kuću i okućnicu sa dvorištem i pomoćnim objektima u funkciji pripadajućeg domaćinstva i kontrolisane turističke ponude.

Unutar naselja Luke, u okviru definisanog građevinskog zemljišta, na postojećim slobodnim parcelama ili novoformljenim parcelama, dozvoljena je nova izgradnja.

Stambena namjena podrazumijeva tradicionalno ruralno stanovanje sa svim pratećim objektima i uređenjem pripadajućih aktivnosti, a koje uključuje sijanje vrta, držanje stoke, odgovarajuće zanatske radove kućne radinosti i slično.

U okviru zona stanovanja mogu se graditi i građevine sadržaja koji su u funkciji stanovanja.

Član 37.

Unutar Prve i Druge zaštićene zone, za pojedinačne objekte dozvoljena je rekonstrukcija i sanacija postojećih građevina i obnova devastiranih građevina u prvobitnim gabaritima.

Izgradnja novih stambenih objekata sasvim je isključena.

Oblikovanje i materijali u skladu sa ambijentom, po uzoru na autentičnu arhitekturu lokalnog područja.

Devastirane građevine unutar Prve i Druge zaštićene zone mogu se rekonstruisati na način obnove tradicionalne ruralne kuće pripadajućeg podneblja u predhodnim gabaritima. Izradu projekta (oblikovno rješenje i materijalizacija) vršiti po predlošku i uz saglasnost Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajeva.

Prikupljanje i tretman otpadnih voda objekata treba riješiti lokalno preko bio-prečištača odgovarajućeg kapaciteta (broj ES) i sa kontinuiranim monitoringom kvaliteta efluenta, odnosno funkcije bio-prečištača.

Unutar Treće zaštićene zone, na parcelama registrovane postojeće izgradnje moguće su intervencije sanacije, rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje.

Namjena građevina je stanovanje i društvena infrastruktura.

Maksimalna spratnost je suteran, prizemlje i potkrovlje. Arhitektura i materijalizacija treba da su u skladu sa pripadajućim okruženjem.

Unutar date parcele nema izgradnje pomoćnih objekata. Sporedni sadržaji kao ostave i spremišta za ogrev, hranu ili mobilijar se moraju smještati unutar matičnog objekta ili namjenskoj dogradnji jedinstvene arhitekture sa maksimalnom površinom 10 % matičnog objekta.

Prikupljanje i tretman otpadnih voda treba riješiti lokalno preko bio-prečištača odgovarajućeg kapaciteta (broj ES) i sa kontinuiranim monitoringom kvaliteta efluenta, odnosno funkcije bio-prečištača.

Opremljenost građevinske parcele je ograničena prostornim razmještajem i utvrđenim zaštitnim mjerama datim u Odluci o proglašenju šireg područja "Vodopada Skakavac" spomenikom prirode ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 10/02).

Član 38.

Vlasnici i korisnici građevina koje su izgrađene ili su bile izgrađene a sada se nalaze u devastiranom stanju sa stepenom oštećenja preko 60%, a nalaze se na zemljištu koje je ovim Planom utvrđeno kao građevinsko zemljište, imaju pravo rekonstrukcije i sanacije tih građevina kojim se građevina dovodi u stanje prije oštećenja.

Član 39.

Za građevine koje su izgrađene na šumskom zemljištu, nadležno općinsko vijeće će, na osnovu ovog Plana, donijeti odluku kojom će utvrditi građevinsku parcelu veličine tlocrtne površine građevine za predmetnu građevinu i istu proglasiti građevinskim zemljištem, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Društvena infrastruktura

Član 40.

Objekti Upravitelja

Građevinska parcela Upravitelja sadrži objekat za smještaj i boravak zaposlenih rendžera, radionice, spremišta i pomoćne prostore za opremu, servis i transportna sredstva, objekte i otvorene konstrukcije za organizaciju posjete i pripadajuće aktivnosti iz svoje nadležnosti, a u funkciji kontrole, nadzora, informisanja, edukacije, raznih usluga i intervencija u zaštićenom prostoru sa pripadajućim stanovnicima i vanjskim posjetiocima.

Planom su predviđene tri lokacije za izgradnju punktova za Upravitelja područja. Opremljenost u pogledu sadržaja i kapaciteta za pružanje servisno-informaciono-edukacionih usluga posjetiocima područja nije ista i zavisi od položaja u odnosu na pravac pristupa.

Lokacija U1-rendžer kuća realizovat će se prema slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

- max. spratnost: suteran, sprat i potkrovlje;
- udaljenost od postojeće komunikacije 10,00m;
- infrastrukturnu opremljenost riješiti u skladu sa Planom;
- prostorna organizacija parcele: izrada tehničke dokumentacije za cijelu parcelu unutar koje se nalazi Objekat U1 i planinarski dom D2.

Lokacija U2- realizovat će se prema urbanističko-tehničkim uslovima datim za naselje Luke.

Lokacija U3-unutar rekreacione površine oformiti parcelu veličine cca 1000,00m² za objekat. Infrastrukturnu opremljenost rješavati lokalno, zajedno i u kombinaciji sa susjednim sadržajima.

Član 41.

Planinarski domovi

Predviđene su tri lokacije za planinarske domove.

Lokalitet Bukovik (D1)-izgrađen objekat kapaciteta 50 ležajeva na površini građevinskog zemljišta od 4000,00m². Infrastrukturnu opremljenost riješavati u skladu sa Planom i uvjetima Treće zaštićene zone. Neposredno okruženje doma opremiti sa prikladnim mobilijarom u funkciji izletničke posjete i boravka na otvorenom.

Lokalitet na Ravnama (D2)-zamjenska lokacija za devastirani objekat planinarskog doma uz potok Skakavac. Objekat, u skladu sa pravom raspolaganja, locirati zajedno sa objektom Upravitelja (U1) na parceli k.č. 23. Izgraditi objekat kapaciteta starog doma, spratnosti: prizemlje+sprat+potkrovlje. Infrastrukturnu opremljenost riješiti u skladu sa Planom i uslovima Druge zaštićene zone. Prostornu organizaciju parcele riješiti izradom tehničke dokumentacije za cijelu parcelu.

Lokalitet "Pod Kozom"-pozicija na mjestu ranijeg objekta u vlasništvu Općine Vogošća. Na građevinskoj parceli od cca 4000,00m² izgraditi objekat max. BGP 500,00m². Infrastrukturnu opremljenost riješiti u skladu sa Planom. Uređenje okolnog prostora riješiti u skladu sa prostornim mogućnostima i mjerama zaštite Druge zaštićene zone.

Član 42.

Izgradnja objekata društvene infrastrukture kapacitetima i arhitekturom mora obezbijediti očuvanje prirodnih vrijednosti okruženja.

Uređenje otvorenih površina

Član 43.

Otvorene rekreativne površine su pogodna otvorena mjesta na kojima je moguće kretanje i zadržavanje posjetilaca i izletnika.

Uređenje ovih prostora podrazumijeva pripremu i održavanje prirodnog ambijenta za sezonski dnevni boravak u cilju rekreacije a koji uključuje: šetnju, odmor, okupljanje, edukaciju, fotografisanje, panoramsko posmatranje, rekreativni sport, druženja, sakupljanja cvijeća i ljekovitog bilja i sl.

Moguće intervencije u prostoru su izgradnja i postavljanje hladnjaka, klupa i grupacija sjedenja, zaštitnih ograda, posuda za smeće, kabina sa suhim toaletima, dalekozora, informativnih tabli, putokaza i ostalih sličnih konstrukcija pripadajuće namjene.

Svi elementi uređenja se tretiraju kao "planinski" mobilijar, izgrađeni i montirani uz uslov ne narušavanja prirodnog ambijenta, tj bez zasjecanja, podzidivanja, iskapanja i nasipanja terena, u formi i materijalima pripadajućeg okruženja.

Kapacitet i razmještaj pojedinih elemenata mobilijara vršiti na Planom definisanim površinama područja.

Infrastrukturni sistemi

Član 44.

Saobraćaj

Uslovi građenja kolsko-pješačkih komunikacija

Kolsko pješačke saobraćajnice u granici obuhvata su površine namijenjene za interventni saobraćaj u službi i pod kontrolom Upravitelja područja. Obuhvataju postojeće nekategorisane puteve koji se koriste za kolski saobraćaj, kao i trase snimljenih puteva koji se u pojasu širine 10,00m trebaju izuzeti iz prikazanog šumskog i poljoprivrednog zemljišta, odnosno gardjevinskog zemljišta. Ukupna dužina komunikacija unutar obuhvata je cca 15,00km. Unutar Prve i Druge zaštićene zone dužina komunikacija je cca 9,50km, dok je unutar Treće zaštićene zone dužina 5,50 km.

Ukupna površina kolsko pješačkih komunikacija uključena je u površine drugih namjena.

Komunikacije unutar obuhvata treba da zadovolje važeće propise za kretanje interventnih vozila kao i vozila posebno odobrenog prevoza posjetilaca. Njihova kolovozna konstrukcija u sve tri zaštićene zone treba biti tamponska.

Površine se ne smiju asfaltirati zbog emisije poliaromatskih ugljikovodonika što daje povoljne pretpostavke apsorbovanja

zagađivača, povoljnu autopurifikaciju. U zimskom periodu smanjuje potrebu posipanja kuhinjske soli i opterećenja podzemlja kloridima. Za slučaj intervencija minimalni gabarit komunikacija treba da čini jedna traka širine 4,50 metara sa obostranim bankinama minimalne širine po 0,50 metara. Pošto se radi o terenu sa velikim nagibima, posebnu pažnju posvetiti osiguranju padina i škarpi, usjeka i nasipa koristeći samo prirodne materijale (kamen, drvo i sl.).

Pješačke staze, definisane Planom, održavati u prirodnim materijalima pripadajućeg okruženja, a u iznimnim slučajevima manje destrukcije, u interesu sigurnosti, moguća je primjena metala u kombinaciji (obloženo) sa drvetom.

Član 45.

Telekomunikacijski uređaji

Telekomunikacijski uređaji i konstrukcije na vrhu Bukovika su infrastrukturni objekti od kantonalnog i federalnog značaja, sadrže više objekata jednog ili više vlasnika. Objedinjeni prema funkciji zauzimaju jednu ili više parcela unutar definisane površine do koje je potrebno obezbijediti prilaz i napajanje električnom energijom.

Telekomunikacioni uređaji i oprema moraju biti ekološki neškodljivi a za postojeću opremu koja je izvan ekoloških normi izvršiti rekonstrukciju.

Član 46.

Snabdijevanje vodom

Snabdijevanje vodom riješavati u skladu sa Odlukom o proglašenju šireg područja "Vodopada Skakavac" spomenikom prirode ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 10/02).

Za objekte u Prvoj i Drugoj zaštićenoj zoni moguće je snabdijevanje isključivo preko čatrnja-cisterni (zbog zabrane kaptiranja vrela u tim zonama).

U Trećoj zaštićenoj zoni moguće je za objekte utvrđene Planom izvršiti obezbjeđenje vodosnabdijevanja lokalno - kaptiranjem vrela, ako je prostorni razmještaj povoljan, a uz uslov da se ne naruši ambijentalna vrijednost vrela (kaptiranje treba izvršiti nizvodno od samog vrela).

Član 47.

Napajanje objekata električnom energijom

Napajanje objekata električnom energijom u obuhvatu treba da bude na 10(20) kV naponu distributivne mreže. Mjesto priključka na mrežu je distributivna trafostanica tipske jedinične snage transformatora, projektovana prema Tehničkim preporukama Elektrodistribucije Sarajevo. Trafo stanice moraju biti ekološki neškodljive bez uljnog punjenja i sadržaja bifenila. Mrežu planirati isključivo kao kablovsku, sa mogućnošću dvostranog napajanja, iz glavnog i rezervnog izvora napajanja višeg reda. Također, planirati mogućnost povezivanja 10(20) kV kablovske mreže planiranog obuhvata sa susjednim obuhvatom.

Planirati SN 10-20 kV mrežu iz pravca Općine Sari Grad Sarajevo (cca 5 km), a iz pravca Općine Centar Sarajevo (cca 7 km). Najbliža trafostanica je TS 10-20/0.4 kV, Močioci, br.880,100 kVA koja se je napajala iz TS HREŠA (entitet Republika Srpska).

Trafo stanice locirati u težištu potrošača, a broj odrediti prema specifičnom opterećenju transformatorske jedinice. Faktori koji utiču na izbor tipa trafostanice su: naponski nivo, snaga potrošnje, stepen razvoja elektroenergetskog sistema i ekološki uslovi.

Trafostanice moraju biti skladno uklopljene u postojeći prirodno-ekološki ambijent, primjenom odgovarajućih konstrukcija i arhitekture kao i uređenjem pripadajućeg vanjskog prostora. Razvod električne energije na niskom naponu za pojedine objekte planirati isključivo kablovskom mrežom.

Član 48.

Termoenergetika

Obzirom na položaj, kao i utvrđene mjere zaštite dopušteno je koristiti električnu energiju i tečni naftni plin (TNP). Za

skladištenje tečnog naftnog plina potrebno je pažljivo odabrati lokaciju rezervoara i isparivačke stanice, veličinu i vrstu rezervoara, vodeći računa o urbanističko-ambijentalnim vrijednostima i odredbama Pravilnika o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (S.l. SFRJ 24/71), kao i drugih propisa, koji važe na području Kantona Sarajevo.

U cilju zaštite prostora od skladištenja prekomjernih količina pogonskog goriva, maksimalna zapremina rezervoara može iznositi dvomjesečnu prosječnu potrošnju TNP. Za male individualne objekte može se koristiti drvo.

Član 49.

Uslovi i tretman otpadnih voda

Prikupljanje i tretman otpadnih voda objekata u zaštićenim zonama, zavisno od dispozicije objekta, treba riješiti lokalno preko bio-prečištača odgovarajućeg kapaciteta (broj ES) i sa kontinuiranim monitoringom kvaliteta efluenta, odnosno funkcije bio-prečištača.

Za zone rekreacije i boravka na otvorenom kao i na ostalim bitnim tačkama treba postaviti mobilne WC-kabine čiji se tankovi organizovano prazne u odgovarajućim intervalima, od strane ovlaštene firme.

Mjere očuvanja šuma i šumskog zemljišta-šumski sistemi

Član 50.

Za Prvu zaštićenu zonu (nukleus) odnosi se režim stroge zaštite. Zabranjuje se sječa šume kojom bi se mogla narušiti utvrđena stuktura šumskih sistema i vrijednosti u njima.

Za slučaj utvrđenih, u dijelu zone, patoloških promjena poduzeti tzv. sanitarno-higijenske mjere zaštite (saniranje bolesnih stabala), a s ciljem izbjegavanja opasnosti od proširenja evidentiranog oboljenja (patološkog stanja).

Nije dopušteno sakupljanje šumskih plodova, ljekovitih i jestivih biljaka, gljiva.

Za Drugu zaštićenu zonu (pufer), uspostavljenu prevashodno s ciljem zaštite vrijednosti Prve zaštićene zone, odnosi se samo nužna sanitarno-higijenska sječa (sanitarna sječa). Zabranjuje se sakupljanje ljekovitog bilja, šumskih plodova i gljiva osim za korisnike privatnih posjeda (po zakonu dozvoljene količine).

Za Treću zaštićenu zonu poduzimati ograničene i kontrolisane zahvate s ciljem zaštite, uređenja i unapređenja stanja. Postizanjem stanja, koje po svim karakteristikama odgovara stanišnim uslovima, poduzimati mjere preborne sječe.

Za površine šuma i šumskog zemljišta unutar namjene "zona sanitarne zaštite Peračkog potoka" mjere zaštite moraju biti kompatibilne sa mjerama zaštite ove namjene.

Za površine šuma i šumskog zemljišta unutar granice obuhvata područja izvora i potoka Skakavac odnose se mjere zaštite precizirane za Prvu zaštićenu zonu (nukleus).

Uspostavljenu prostornu organizaciju površina državnog sektora (odjeli, odsjeci) uskladiti sa planskim usmjerenjima.

Za površine šuma i šumskog zemljišta sa rekreativnim sadržajima provoditi mjere redovnog čišćenja i održavanja.

Mjere očuvanja zdravstvenog stanja površina

Član 51.

U pogledu očuvanja zdravstvenog stanja (potkornjak, imela, razni drugi štetnici, vjetrolomi, snjegolomi i uopšte higijena sastojine) ukupnih površina (državna svojina i svojina drugih pravnih korisnika i površine privatnih korisnika) provoditi aktivnosti precizirane u tekstualnom dijelu Plana, a prema dinamici koju utvrdi Upravitelj područja.

Zabranjeno je zaprašivanje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništavanje kukaca, biljaka ili gljiva, upotrebom herbicida, insekticida i fungicida.

Mjere unapređenja stanja faune

Član 52.

U području uzgajati autohtone vrste divljači po osnovu opštih pogodnosti područja za opstanak određene vrste, ne prelazeći kapacitet područja i uspostavljajući prirodnu ravnotežu. Uspostaviti mjere s ciljem postizanja optimalne gustine naseljenosti populacija u kojoj se vitalnost, trofejna vrijednost, zdravstveno stanje i reprodukcione sposobnosti približavaju maksimalno mogućim vrijednostima.

Područje opremiti određenim objektima: solila hranilišta, osmatračnice i sl. a koji treba da budu u funkciji uzgoja, zaštite populacija divljači. Objekti koji će služiti uzgoju, zaštiti divljači su precizirani u tekstu Plana.

Mjere očuvanja poljoprivrednog zemljišta-nešumski sistemi

Član 53.

Očuvati u stanju utvrđenu strukturu površina a s ciljem očuvanja uspostavljenih interakcijskih odnosa i relacija unutar ekosistema ali i između njih.

Površine u Drugoj i Trećoj zaštićenoj zoni se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožava spektar vrijednosti područja na način kako je Planom precizirano.

Mjere zaštite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima

Član 54.

Posjetu invalidnih lica omogućiti i regulirati odgovarajućim režimom prevoza i to na ciljane tačke duž saobraćajnica.

U postupku donošenja odobrenja za građenje, organi vlasti, u zavisnosti od nivoa, nadležnosti i djelokruga rada, odnosno nadležne službe su dužne obezbijediti primjenu Uredbe o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 5/00).

Mjere zaštite od ratnih dejstava i elementarnih nepogoda

Član 55.

Objekti za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, moraju se obezbijediti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, čl. 52 ("Službene novine Federacije BiH" broj 39/03) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/06).

Član 56.

Upravitelj područja dužan je u svojim aktima dosljedno propisati uslove i mjere zaštite od ratnih dejstava i elementarnih nepogoda u skladu sa naprijed navedenim članom.

Postupanje sa otpadom

Član 57.

Komunalni otpad treba sakupljati u posebne posude koje treba prema potrebi organizovano odvoziti na gradsku deponiju, a po osnovu internog pravila kojeg utvrđuje Upravitelj područja.

Mjesto, način odlaganja i odvoz otpada osigurava Upravitelj.

Građevinski otpad se mora odmah odvoziti van obuhvata zaštićenog područja.

Mjere provedbe

Član 58.

Mjere provedbe Plana su:

Izgradnja novih i rekonstrukcija ranijih građevina moguća na Planom označenim mjestima na osnovu idejnog i glavnog

projekta, odnosno urbanističke i građevinske dozvole u skladu sa ovim Planom.

Uređenje otvorenih rekreativnih i drugih površina, uređenje staza, izgradnja i postavljanje poluotvorenih i otvorenih konstrukcija i mobilijara moguće na Planom označenim mjestima na osnovu građevinske dozvole, odnosno glavnog projekta, odnosno predmjera radova sa odgovarajućim prikazom predmetne intervencije.

Lokaliteti za praćenje pojava i procesa

Član 59.

Na terenu obilježiti prvu zonu sanitarne zaštite Peračkog Vrela.

Za definisanje i uspostavljanje zaštite izvora i vodopada Skakavac neophodno je izvršiti geološko i hidrogeološko kartiranje terena, uspostaviti kontinuirano mjerenje izdašnosti izvora Skakavac kao hidrološkog objekta Prvog reda.

Neophodno je u toku jedne hidrološke godine uraditi najmanje jednu kompletnu i 4 skraćene analize vode, te isti broj bakterioloških analiza. Ove analize će osim osnovnog cilja ujedno ukazati i na neke eventualno nepovoljne aktivnosti u ovom području.

Na osnovu usko specijalističkih terenskih ispitivanja izvršiti definitivno usaglašavanje svih odluka o sanitarnoj zaštiti uz definisanje važećeg stepena i mjera zaštite.

Stanje šume (bolesti, paraziti, štetočine) pratiti na definisanim lokalitetima s obje strane Peračkog potoka u vremenskim intervalima prema potrebi i ocjeni Upravitelja područja.

Stanje divljači - unutar zaštićenog teritorija moguće uzgajati samo autohtone vrste divljači.

Stanje divljih životinja - za upravljanje populacijama divljih životinja neophodno je:

izvršiti detaljnu inventarizaciju područja: utvrditi recentnu brojnost pojedinih vrsta, starosnu i polnu strukturu krupne divljači, prisustvo i lokalitet zadržavanja. Na osnovu naprijed utvrđenih podataka uspostaviti konstantan monitoring divljih životinja u području, a posebno ugroženih vrsta, uklanjati štetočine (psi i mačke lutilice) iz područja, educirati lokalno stanovništvo kao i u širem okruženju, u pogledu značaja očuvanja životinjskih vrsta. Praćenje navedenih pojava i promjena vršit će Upravitelj područja uz angažovanje stručnih institucija.

Član 60.

Vlasnici nekretnina imaju pravo na novčanu naknadu zbog ograničene mogućnosti korištenja zemljišta, a ta prava će moći ostvariti kod nadležnih organa samo na osnovu zemljišno knjižnog izvotka kojim dokazuju pravo vlasništva.

Član 61.

Sve promjene koje nastanu u vezi razgraničenja posjeda privatnog i državnog sektora moraju se evidentirati.

Uslovi održavanja

Član 62.

Održavanje prostora je u nadležnosti institucije Upravitelja koji upravlja, organizuje, nadzire i koordinira sve pojave i aktivnosti unutar zaštićenog prostora u planskim okvirima i prema datim opredjeljenjima.

U tom cilju se na prilazima i unutar prostora uspostavlja kontrola kretanja za posjetioce i zaposlene u službi definisane namjene, sa vlasnicima objekata i korisnicima zemljišta uspostavlja saradnja i koordinacija praćenja svih aktivnosti i intervencija u interesu očuvanja prostora. Razradu ovih aktivnosti i detaljnije mjere po ovim pitanjima treba dati posebno urađen i usvojen dokument - Plan upravljanja, kojeg usvaja Vlada Kantona Sarajevo.

Završne odredbe

Član 63.

Ova Odluka je sastavni dio Plana, a stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-28073-1/09
23. novembra 2009. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka f) i l), člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 47. stav 1. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 7/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 23. novembra 2009. godine, donijela je

PROSTORNI PLAN

POSEBNOG PODRUČJA PRIRODNOG NASLIJEĐA "VODOPAD SKAKAVAC"

1. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA

1.1. OPĆI CILJEVI

- Maksimalno afirmisati kategoriju zaštite objekta prirodnog naslijeđa "Spomenik prirode";
- U skladu sa novom korigovanim granicom obuhvata ovog zaštićenog objekta prirodnog naslijeđa izvršiti usklađivanje iste u razvojno-planskom dokumentu Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine;
- Zaštititi biološku raznolikost na način da se preduhitre mogući negativni uticaji na postojeće sisteme u smislu onečišćenja vode zraka i zemljišta ili eksploatacije prirodnih izvora;
- Uspostaviti novu kvalitetnu i primjerenu turističku koncepciju i tome odgovarajuće upravljanje u skladu sa uvjetima zaštite i cjelovitim prostorno-funkcionalnim tretmanom prostora.

1.2. POSEBNI CILJEVI

- Omogućiti posjetiocima motorizovan pristup do granica obuhvata, predvidjeti i poboljšati posjetu zaštićenom području u skladu sa planiranim kapacitetima i uvjetima kontrole i upravljanja;
- Osigurati bezbjedan pristup posjećivanja i razgledanja vodopada;
- Preferirati jednodnevnu izletničku posjetu sa ponudom tkz. ekološkog turizma;
- Razvoj sadržaja bazirati na kapacitetima rekonstruisanih objekata južnog dijela obuhvata usklađenim sa ograničenjima i mjerama zaštite;
- Motivisati odlazak i zadržavanje na sjevernom dijelu obuhvata (doživljaj prostora) uvođenjem nekih novih sadržaja;
- Obnoviti naselje Luke (povratak stanovnika) a i posmatrati ga u funkciji razvoja eko turističke ponude za posjetioce ovog područja.

2. PROJEKCIJA PROSTORNOG RAZVOJA

2.1. PRIRODNI IZVORI I USLOVI

Geodetske podloge

Za potrebe izrade Prostornog plana posebnog područja prirodnog naslijeđa "Vodopad Skakavac" korištene su geodetske podloge razmjera od R=1:1000 do 1:25.000, kao i podaci novog katastarskog premjera koji su dobiveni od općinskih službi za katastar. Na osnovu tih podataka dobiven je uvid u evidenciju o